

l33_waybel12 (TMTL- WCb6tuLMDApDiL4AEiS6LPC6zwKfm8n)

October 27, 2020

Let $v3_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_lattice3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_waybel_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_waybel_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_waybel_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k12_waybel_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v3_orders_2 X0) \wedge ((v4_orders_2 X0) \wedge ((v5_orders_2 \\ & X0) \wedge ((v2_lattice3 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 \\ & X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((r1_tarski X1 (k4_waybel_0 \\ & X0 (k12_waybel_0 X0 X1))) \wedge (\forall X2.((\neg v1_xboole_0 X2) \wedge ((v2_waybel_0 \\ & X2 X0) \wedge ((v13_waybel_0 X2 X0) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0)))))) \Rightarrow ((r1_tarski X1 X2) \Rightarrow (r1_tarski (k4_waybel_0 X0 (k12_waybel_0 \\ & X0 X1)) X2)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (X0 = X1) \Leftrightarrow ((r1_tarski X0 X1) \wedge (r1_tarski X1 X0)) \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v3_orders_2 X0) \wedge ((v4_orders_2 X0) \wedge ((v5_orders_2 \\ & X0) \wedge ((v2_lattice3 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg \\ & v1_xboole_0 X1) \wedge ((v2_waybel_0 X1 X0) \wedge ((v13_waybel_0 X1 X0) \wedge (\\ & m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))))) \Rightarrow (X1 = k4_waybel_0 \\ & X0 (k12_waybel_0 X0 X1))) \end{aligned}$$